

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 cèntims.
 Fóra de Palma"..... 2 1/2 "
 Números atrassats"..... 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conta de 16 números.

A L' ORDRE DEL DIA.

—Don Juan. ¿Qu' es axò que m' han dit? ¿Còm es que no vòlen fé *Fires* per Ciutat?

—L' amo'n Tòni. Aquestes son ses nòves que corren. S' Ajuntament, à pesá de s' *Excel-lència* que li han donat, té es seus fondos que de cada dia son ménos *excel-lents*, y per axò diuen qu'ha resòlt no fé *Fires*, y fa bé.

—¡Qu' ha de fé bé! Majó motiu per ferlès si no té fondos. Aquí à Ciutat, còm que rès se puga fé més que à fòrsa de such de doblés. A nòltros per la vila ses *Fires* en lloch de mermarmós es capitals los mos aumentan.

—¿Y còm heu feys? esplicauvós.

—¿Còm heu feym? Ell no es s' Ajuntament es qui fá ses *Fires*. Es sa gent qu' hey acudeix d' altres viles; y es Municipi aprofitant sa concorrència sòl cobrá un tant de cada trast, si heu tròba per convenient. ¿No'n mancava altre? Si es señós Retgidós qu' amb una plomada han volgut fé esvortá ses *Fires* abans de neixe, s'haguessen près sa molèstia d'aná à sa *Fira* de Binisalem ó de Manacor diumenge passat à pendre dos doblés d' informes, s' hi haurian mirat més en lo que feyan.

—¡Ca! ¡ca! ¡Vos que pensau qu' es nòstros Retgidós no son gent de qui fa fé, y homos de qui ha dalt?

—Jò no sé qui son ni heu tench mesté sèbre. Lo que sé es que lo qu' han conseguit amb axò qu' han fét, es desacreditarsé per dins tota la pagesia; perque'n un principi la cosa marxava bé, dirigida per una Sociedad de particulás. Però à la cuenta s' Ajuntament los tregué sa carn de s' òlla. ¿Y perque? Per fé lo des cá de s' hortolá que no roega ni deixa roegá.

—Se coneix que vos no los feys massa la pia à n' es nòstros pares de la Pàtria.

—Era tan bò de fé axò de mòure *Fires* pe s' Ajuntament de Ciutat, si hagués tengut dos dits de front no més, que jò no comprench aquest bugat y

fins arrib à mal pensarme si hey deu havé qualche cosa devall es terròs. Còm som pagés y visch enfora no los puch fé l' abre.

—¿Tan bò de fé heu trobau vos, sembrá *Fires* aquí ahont may n' hi ha hagudes?

—Ydò ja heu veu si ley tròp bò de fé. Bastava que l' señó Batle ó *Alcalde*, còm diuen vostés per Ciutat, hagués publicat un bando dihent, una cosa par escuda à lo que va dí fa tres anys es Batle de Manacor, y ferhó publicá demunt es periòdichs y papés estampats. No més qu' hagués escrita una circulá concebuda en los termes suivents: «S' Ajuntament de Palma ha resòlt que es tres diumenges seguits, tal y tal y tal sian *Fires* dins Ciutat, y convida à totes ses viles y llogarets à que vengan à vendrerhí es seus fruyts y productes; qu' ell ja 's cuidará de que tròpian locals apareyats;» era lo suficient perque es pagesos hey acodissen d' en gom en gom y cayguessen còm à calabruix dins Ciutat. Y no dich rès enguañ que tenen tanta cohita que vendre y que tant podrán gastá amb alhaques y ròbes.

—Però, s' apareyá es locals necessitava fondos gròssos y s' Ajuntament no pòt carregá amb aquest gasto enorme.

—Que m' ha de dí à mí. Cap gasto. ¿Que no están apareyats es trats cada any pe ses altres *Fires* de Sant Tomás y del Ram? ¿Qu' hey gasta may rès per fé aquelles *Fires*? Y si la Rambla no hagués bastat per sa molta concorrència allá tenia sa plassa de ses Comèdis y es Mercat y es Born y tir per cantá. Si sa pòrta no era suficient p' es molt de bestiá, allá hey ha es vall de sa Pòrta de Jesús, ahont pasturavan es cavalls d' ets *húngaros*, amb bona ombrá tot lo dia, y costa per devallarhí. ¡Y si haguessen duyt mitja vila, tantes plasses hey ha per dins Ciutat espayoses per emprarles si hey hagués abundancia de concurrents! ¡Que m' ha de dí vosté à mí!

—Ara comèns à comprendre sa vòstra idèa. Voleu dí qu' hauria venuts tots aquests trasts à un tant cada dia de *Fira*, à mitx real per exemple y tot axò en vés d' essè sangries à sa caixa ja

més que sangrada de s' Ajuntament, hauria estat un bòn bròu per donarli fòrça y vida.

—Ay ydò, ¿que m' ha entès ara?

—Però haurian estades ben seques aquestes *Fires* sense *Festes* de cap casta.

—Seques havian d' essè per ara. Ja haurian tornades homides del tot amb el temps.

—No estava bé axò de no fé cap *Festa*.

—Ell n' hi hauria hagut més que no n' haurian volgudes de *Festes*. Basta van ses qu' haurian nascut espontàneament. Es tendés mateixos, es botigués, es veynats les haurian fètes sense que s' Ajuntament hagués hagut mesté donarlos sa sampenta. Y heu ha sabut fé tant bé que al lloch de favorí aquestes pacífiques y convenientes manifestacions des pòble, que caracterisan sa població, y li donan atractiu; los ha entimat un crescut arbitri, còm qui dí «Qui voldrá *Festes* enguañ les beurá salades.»

—Ara l' ha rebaxat à n' aquest dret. Y tornant à s' assunto lo que jò pens es que ses *Fires* son fètes per vòltros pagesos; y qu' à Ciutat no hey ha que pensá en ferné. Y sinó ja véreu lo que succehi l' any passat à pesá des molts de doblés qu' arribaren à arreplegá.

—Succehi lo qu' era natural que succehis. Ses comissions anaren moñint es quatre doblerets que tenia tothom disposts per gastos superfluxos, los enterrá devall terra en canonades de *gats*. (No sé si heu dich bé); y quant vengué un pagés amb una porcella y l' enviaren à n' es Camp d' En Serralta no hey trobá ningú que tengués cèntims per comprarley y hagué de tornarsen per allá ahont havia vengut, cul batut y cara alegre.

—Y suposat que vos sou un homo intelligent en es pareixe amb axò de *Fires*, ¿que trobau? ¿podriam encara prová de ferné enguañ à Ciutat, ó hem de renunciá à n' aquesta millora *per in eternum*?

—¡Ca! ¡ca! Si vostés vòlen *Fires* encara tot hey es. Vostés lo qu' han de fé es aplegarsé dos ó tres señós d' *inflorènci* y presentá una instancia à sa Diputació ó à n' es Governadó diguent, que desitjosos d' establí ses *Fires* dins Ciutat tals y còm s' acostuman celebrá dins

Mallorca, axò es dins tres diumenges de tira, perque ningú pèrde es seu journal; li suplican se serveixca anunciatà la pagesia per mèdi des periòdichs y Bolletí qu'es tres diumenges suivents, es à sèbre: es 30 de Joriòl, dia des Carro de la Beata; es dia 6 y es dia 13 d'Agost serán *Fires* enguañy dins Ciutat; y que aquestes *Fires* se repetirán cada any es derré diumenge de Joriòl y es dos primés d'Agost, per establi definitivament ses *Fires* en dies señalats, qu'es una cosa interessant perque s'hi arrèlin dins Ciutat. Perque axò de no sèbre may si n'han de fé ó no; y si serán es Juñy ó es Setembre; y à lo milló les prorògan ó traçlan més envant; axò es lo més mal que pugan fé perque n'hi haja. No'n mancava altre qu'ara, *verbi gratia*, es llumajorés comensasen à dí «Ses *Fires* d'enguañy no son pe Sant Miquèl: encara no sabem si les farèm pe Sant Francesch ó per les Vèrges.» ¡Ay! ¡ay! Bòns garròts agafarien.

—Vos pensau molt bé; per lo mateix no sé còm tot axò no heu ha previst es nostre Municipi, y ha obrat des mòdo qu'ha obrat.

—Y jò si. ¿No ha sentit dí may que una barcada de pilòts se perderen? En essè molts, convèrsan, convèrsan, y no arriban à entendrerse may. Aquí à Ciutat dèu succehi lo que succeheix per la Vila que quant fan es Retgidós tothom heu vol essè, y al cap d'un mes ningú s'acosta à La Sala; y no més hey van es precisos à fòrsa d'estirades perque ets assuntos que resolen sian *vàlidos*. També veix qu'à la vila dins sa Consistorial no se tracta cap assunto amb sa bona fè y compànerisme que se deuria, sinó que n'hi ha que perque aquells diuen *sí*, ell diu *no*. Y tal volta per Ciutat passa dos doblés de lo mateix. Allá en tenim un de tan baña que sempre sempre vol sortí amb la seu, maldament sia una cosa injusta, per conservá es seu puntet d'orgullo. Y un altre que fuitx de fam y de feyna y compòrtia que tot fassa uy, per ell no incomodarse per rès. Y un altre qu'hey va entrà p' es seus fins y efectes y no va més qu'à n'es seu negòci. Y aquells amos que de bona fè hey entraren per serví ets interessos des poble han arribat à avorriar del tot per allà dins, y cansats de trobarse tots sòls no hey volen torná. Ara per ventura per Ciutat se pòden esplugá amb so mateix llum.

—Tot lo mon es mon, fòra Montuiri.

—Que'm dispens, Don Juan, sa méua franquesa, jò dich ses còses axí còm les sent. Y bòn dia tenga, qu'encara tench de veure un procuradò abans de tornarmen amb so *tremp* de les dues.

—Adios, l'amo'n Tòni.

—Ja donarà molts de recaldos à sa señora. ¡Conne, conne! ja no pensava amb ella.

UN DESENGANY.

Al ayre castells ne fà
Una jove enamorada;
Y pensa y riu y es ditxosa
Y pòrta encès ses galtes.
Ja brodat pròp des balcó
Fitxa al carré ses mirades
Ja amb sa seu prima vèu
Hermoses cansons ne canta,
Ja llaugera corre y diu
A ses traydores criades
Que pòrtin molt d'amagat
A n'aquell jove una carta,
Y tremola sa pobreta
Quant la dona à sa criada
Y torna à riure y cantá
Y no sap lo que li passa.
Sa mareta la se mira
Fentí sa mitja riaya
Pues estant sa fiya alegre
¿Còm no hey ha d'està sa mare?
¡Pòbre mare que no sap!
Rès de sa carta amagada!
¡Pòbre mare que sonriu!
Demunt sa seu desgracia.

Passan dies, passan nits,
Y sa jove enamorada
Passa ses uits y es dies
Derrera de ses persianes.
Un jove passa sovint,
Es un Tinent de l'armada
Plè de creus y lluentons
Demunt es seu pit penjades,
Estrelles, galons y creus,
Que no sap si els hi donaren
Quant hey hagué aquella guerra
P' es valor ó p' es coratge.
Ses criades van y vénen
Y van y vénen ses cartes
De sa jove en es Tinent
Des Tinent à s'estimada.
¡Y sa pòbre mare riu!
Demunt sa seu desgracia!

Un vespre d'aquells d'estiu
De Cèl blau y lluna clara.
Sa jove está à sa finestra
Y es jove de baix li parla:
—«Qui pogués, estimadeta,
»Esplicarte sa flamada
»Que consumeix es meu cò
»¡Que consumeix sa méua ànima!
»Si volgués dí lo que sent
»No trobaria paraules
»Perque paraules no hey ha
»Per mon amor esplicarte.
»Tot es dia pens en tú.
»¡Que vespres t'he somiada!
»Jò no sé lo que faré
»Si en tench de tú separarme.
»¡Deu no ho fassa si pòt se!
»¡Deu no ho vulga ma estimada!
Y sa pòbre jove ho creu,
¡Qui pogués desenganarla!

Un dia tota plorosa
Lletgí una llarga carta
Que va trobá dius es llit
Devall es coxi amagada.
Tenia ficsos ets uys
Còm una estàtua de marbre,
Demunt sa carta caygueren
Dues llàgrimes amargues.

—«¡Ah mon amor! ¿perque'm deixes?
»Va dí plorant s'estimada.)
»¿Perque tens que viatjà
»Y corre per terra estraña?
»¿No estarás bé al meu costat?
»¿No saps tú que t'estimava?...
»No rès... ¿em deixes?... vesten
»Ja n'estich desenganada.
»Amor encès en trist jorn
»Apaga es caliu, apaga...
Ja no riu aquella jove,
Aquella jove no canta
Y sa mare la se mira
Y no li fa sa riaya.

—Y que s'han fet aquells sòmits?
Tot ha estat ilusiò vana.
»Y que s'han fet es galons
Estrelles y creus penjades?
Tot ha estat bòyra d'estiu
Qu'un bus de vent l'ha alluñada.
Sa bona jova no creya
Qu'aquell Tinent l'enganava,
Are ho creu y molt li còstan
Aquells sòmits y esperans;
Hey ha un adagi que ho diu:
«Es vestits no fan es frares...»
Y la jove que ara plora
També diu desenganada
—«Uns galons no m'enlluernan
»Ben convensuda estich ara
»Qu'uns bòns gorniments los pòrta
»Tant un homò còm un ase.»

SILENCIO.

SA TERTULIA DE SON REL.

E.

No cregueu, amantissims lectors de L' IGNORANCIA, qu'anam are nòltros à darvos algunes llissons d'agricultura, que no vendrian mal à més d'una dotzena d'ignorants que s'estan *erre* que *erre* en no dexá ses carrees véyes per ses novelles, y tudan féms, y pèrden llavó, y ségan còm sempre, y batén pitjó. Rès d'axò dirèm avuy; perque vendrán ses *Fires*, y ja no hey haurá exposicions d'industries, ni de carbasses, ni *Certamen* literari, ni buñols, perqu'à Buñola ja ballan *boleros*, al ménos veurém llaurá y cavá fondo y bé en es *Certamen* llauratori, si Deu heu vol.

Anam à parlarvos (amb molt de secret, còm se suposa, perqu'hey ha moltes còses qu'encara que sian véres no's pòden dí en públich,) d'una convèrsa que tenian aquest hivèrn passat dins una sala de Son Rel, unes quantes señoress y un seño ja de mitj'edat, fadrí, anomenat Don Jaume, que sòl passá llargues temporades à Son Plata, no molt lluñy de per allá.

Escoltau bé.

—Bona nit tenga, Dona Coloma.
Aquest es es nom de sa señora de Son Rel, dòna de pa y tròs.

—Deu lo guard, Don Jaume. ¿Vostè per aquí?

—Vench à ferlos una visita.

—Una persona tan digna sempre es ben arribada.

—Vostè sempre està molt amable.

—Entri, entri. Cabalment ara l'estavam marmulant amb aquestes señoress; ben segú que no s'ho pensaria vostè.

—Còm som fadrí, no tendria res de particular que tractassen de casarme. Pòden seguí sa convèrsa si meresch sa séua confiansa.

—Foy, Dona Miquèla, (es una señora fadrina de s'edat de Cristo,) deya qu'en el dia ets homos no van casadós; que vòlan y vòlan còm ses papayones, y may se pòsan; amb axò l'hem trèt à vostè, qu'es molt rich, y.....

—No m'he casat encara per pò de sa pò; y no's que no heu necessiti.

—¡Si s'ha d'ofendre! Es estat que sa convèrsa hey ha duyt.

—No, señora, molt al contrari. Jò los diré en pòques paraules perquè no m'he casat encara.

Ses costures, ó per milló dí, s'enseñansa qu'es dona à ses atlòtes en tenen sa culpa.

—¿Que diu, Don Jaume? ¿Vostè ini-mich de s'enseñansa? No l'mirava axí.

—No s'alboròt, Dona Coloma. Jò no som quantre s'enseñansa. Vuy sa dòna ben instruïda y ben educada, y axò no se lògra sense bònes escòles; però la vuy que sàpia lo que jò ignòr y que no entenga moltes còses de ses que jò sé. No la vuy qu'en entrá à ca-méua haja de deixà ses séues habilitats à sa pòrta.

—Vostè parla amb enigmes. Fassa favò d'esplicarsè.

—Amb molt de gust. Una señora còm vostè sab molt bé, qu'es matrimòni per anà conforme no ha de tení moltes restes, porque'n realitat es *sustraendos* de sa dòna sòlen essè porgueres ó paya ó cosa pitjó. ¿Y quin nòm mereix lo que van à cercá à sa costura la major part d'atlòtes del dia?

—Si vostè sabés, (ara parla una de quinze àns que ja dú farina y ses un-gles llargues,) sa pena que m'ha costat de fé una papelera de plomes y de bur-bayes per regalá à n'el tio Miquèl, y es temps y sa paciència qu'he hagut de mesté per fé una escaparata de papé pi-cat per regalá à la señora avi, no diria vostè axò. Un àny redó s'en ha duyt; y axò que sa mèstra sempre m'estava demunt y m'ajudava.

—Vostè, Don Jaume, (ara en parla una que'n té devuyt y dú cabeys fins à n'es nas,) no dèu sèbre ses dificultats que presenta es fé un paysatge de cabeys ó de nipis.....

—Señoretes, perqu'heu sé cabalment, he dit porgueres ó paya. Vostés, fins aquí, no més m'han demostrat es seu talent, sa séua aplicació y bòns desitjos de lluhirsè quant se farán exposicions en es Col-lègi, cosa que jò no nech y, molt al contrari, qu'es molt més de lo que vostés se creuen. Lo que no veix

ni vostés me demostrarán es: qu'aquests trabays en que moltes atlòtes ocupan es millós dies de sa séua vida, tengan aplicació alguna à ses necessidats de sa familia. Posant exemples me podré esplicá milló.

Suposèm qu'arrib à casa amb un esqueix à n'es calsons y que no'n tench d'altres per camviarlos. Sa méua dòna sab brodà molt bé *al céfiro*, *á plumetis*, *á la caligrafia* y à tot lo que vulguen; però may ha cerzit, ni clavat un padás, ni sab per hon hey van; y es precis cloure aquell xap, tancá aquella boca. ¿No los pareix que si ella sab lo que jò no sé, qu'es de cosí, mos escusarem d'un disgust y d'una resta que ja no serà de paya sinó de grà?

—Bono, Don Jaume, aquestes señoresses també cusan.

—Dona Coloma, jò no he dit que totes ses mamays hajan perdut es cervell: jò crech que n'hi ha que primé compran es vestit qu'es floch. Sa dificultat està en sèbre si un altre les ha endiu-menjades à ses séues fyses.

Dispensin ses méues impertinències. Jò'm retiraré perque ja's tart, y ademés, sentiria molestà aquestes señoresses.

—Don Jaume, ¿ara mos deixá quant sa convèrsa està tan animada? Al ménos que torn demà, perque ja veu que vostè y aquestes señoresses no estan molt acordes.

—Li don paraula que tornaré. Bòna nit tengan.

MESTRE PEP.

CONVERSA SOBRE FIRES.

—Ja no tendrèm *Fires*,
S'estiu qu'ara vé.

—¿Que dius? —No't retgires.
Tot t'ho contaré.

—¡Jesús! ¡Jesús! que tròb axò d'estrañy.
Y sortint còm sortiren ses d'entrañy
Me creya que serian fòra mida.
—Ydò, siyet, sa *Fira* ha fét fetxida.

—¿Que'm dius? —Y es ben vèra
Aquesta, Gabriel?
—¿Si es cèrta? y revèra
Còm allò es el Cèl.

—Quant veya que sa *Fira* tant covava
Una cosa molt gròssa jò esperava.
—¿Que tròbes que no's gròssa sa qu'han feta?
Ell tú à pòch pòch mos sortirás profeta.

—Jò d'aquesta trama
No'm puch avení,
Perqu'es gran *Programa*
Frissava lletgí.

—¿Y s'avirà que ja per durhi à vendre
Fuya temps que tenia apareyat,
Ahont el duré? ¡Còm tots no se fan prendre!
¡A Mallorca tot plà surt capgirat!

—Jò vetx qu'à n'es pòbles
Fan *Fires* y bé,
Y no rifan móbles
Sense cap doblé.

—No res, tenguem paciència, y un altr' àny
Les farèm si qualcú heu prèn amb afany.
—Però bé, ell aquí no hey valen òros.
—Dexèt de tot, ses *Fires* no son Tòros.

—Jò tròb que milló
Sabèm fè buñols
Que *Festes*. —Tens rahó.
Mos pintam tots sòls.

—Llavò si es forastés xarran y diuen
Que no sabèm fè rès, y bé s'en riuen
Des mallorquins, qualcún qu'es innocent
Sa culpa donarà à s'Ajuntament.

—Y es vè, si ley donau
Es ell qui la té.
No ha sabut fè *Fires*
Ni n'ha volgut fè.

H.

XEREMIADES.

Diuen qu'enguañy no temim *Fires* perque s'Ajuntament no ha volgut fè un mal papé al costat de sa Diputació: axí còm aquesta corporació populà, que està rica y té es séus servicis atèsos, no ha trobat prudent destinà cap cèntim per tal objècte; no estava bé que s'Ajuntament que va *rancia sega*, gastàs sense sa mateixa prudència es fondos, que no té, en *porros-fuyes*.

Axò si; conserva escondit tot aquell entussiasme amb que vá encobehí es projècte y el guarda per un altre ocasió.

Tròba qu'es més bò gastà en còses més útils es *moraduxos*, per exemple amb.... subvencionà ets artistes qu'han d'anà à Roma per honra del país y profit d'ells mateixos.

Y preguntam nòltros: ¿Y abans d'anà à Roma ahont han d'estodiá de pintá? Perque sa nòstra Acadèmia no es més que de segona classe, gracies à nòltros mateixos que quant era hora no volguerem que fós de primera.

* * *
Apropòsit d'aquestes subvencions: diuen que sa Diputació vol que no més sian joves fins à cèrta edat es que pretenguen utilisà aquella concessió, excluint es que ja sian garruts.

Axò seria una manera indirècta de protegí à determinades personnes que seria molt sensurable, tota vegada qu'es

L' IGNORANCIA.

doblés des pòbles s'han de gastá en còses de sa majó utilitat general y no d'aquest mòdo còm supòsan.

Ja veurán aquells qui hasta en es lleu key tròban óssos còm es axí còm nòltros deym.

* *

Demá hey ha tòros.

Demá dins sa Plassa esposarán sa séua vida una dotzena d'homos. ¿Y per qué? Per doná gust à n'es públich.

¿Y aquest gust es cosa qu'heu paga?

Després d'aquesta satisfacció qu'haurán esperimentades, sortirán ses persones més bones, més humanes, més honrades, més riques, més amants des trabay, més virtuososes?

Desgraciadament tot lo contrari. Sortiran amb ses butxaques buydes, amb so cò estragat, amb sa veu ronca, amb s'esperit animalisat, amb quatre hores manco de vida y de temps percut y amb ses entrañes avesades à veure derramá sanch infructuosament.

No diguem rès des pòbres cavalls que allà pagarán el *pato*. Per qui estima aquests nobles animals companeros de sa nostra industria, sa séua mort violenta no dona cap satisfacció à ningú.

Per havé de passá pena no hey volem aná.

¡D'ignorants! dirá colcú.

Ydò; ignorants som amb aquesta matèria y amb molta d'honra heu volem essé.

* *

No volém parlá d'aquesta pòbre dòna viuda recen-casada qu'es morta devés sa plasset de San Nicolauet ni de lo qu'ha passat aquests dies per allà prop, perqu'es assunto qu'está en mans des Jutge; però mos agradaría podè averiguá si pòden havé influit amb sa séua mort aquests escàndols que per allà hey ha haguts, y qu'es Municipals podian havé evitat en part. ó al manco fé que no haguessen durat tant.

Qualque dia serà bon dia y en tornarem parlá.

COVERBOS.

Dos homos admiravan s'altre dia s'edifici que sa Diputació axéca à la Misericòrdia, y un deya à s'altre:

—¿No tròbes qu'es massa gran?

—No, (respongué es preguntat,) ja veurás tú còm encara serà petit, si venen un parey de *Cans-mascles* més.

* *

A una fonda hey va entrá un sollerich y s'assegué à una taula. Es mosso hey va y li demana que se li ofereix.

—Un plat de sopa, (respongué.)

A un'altre taula hey havia un fran-

cés que també en menjava, y es sollerich repará que dins es plat des francés hey havia dues mosques y quant li duqueran es séu no més n'hi tenia una; crida es mosso y li diu:

—¿Akest señó ke paga més ke yò?

—No señó, (respongué es mosso.)

—¿Ydò, perke's ke à ell li donan més material ke à yò?

* *

N'Ayneta es una *polla* molt guapa y fina, però té sa vèu molt arrogant.

Un dia se passetjava y vé un cégo que demanava llimosna, s'hi atracá y donantli dos cèntims li digué:

—Jau, germanet.

—Gracias, mi Coronel, (respongué es cégo.)

* *

Dues dònes se passetjavan y tenian aquest parlament:

—Avuy som anada à comprá farina, y l'amo quant m'ha vista ha tirat es capell en terra. Ja n'hi té pòca de sanch en aquella cara séua.

—¡Ca! T'equivòques, (respongué s'altre.) Si fa pochs dies que va tení s'otxipèl-la.

* *

Un pagès de Santa Eugènia va correes quintes, y quant fonch à n'es registrá, li demanaren si tenia rès qu'al-legá.

—Sí, (respongué.)

—¿Y qu'es lo que tens?

—No som bò.

—¿Y perque?

—Perqu' he estat à quatre cases y m'han enjagat abans des mes.

ANUNCIS.

L' IGNORANCIA publica anuncis curts à un real sa retxa. Los rēb s'Administradó Don Mateu Rotger, Cadena de Cort, núm 41.

L' Avens, (periòdich.)—Es una revista mensual catalana que dú bons gravats y que sòls còsta mitx duro s'any.

Es número de Maitx dú es siguents articles: *La Banda de Bastardia*.—*Darwin*, per V. Almirall.—*L' Amor y Cathalunya*, (poesia) per J. Massó y Torrents.—*La Ciencia*, per Baltasar Champsaur y Sicilia.—*Bibliografia*.—Noves.—Anuncis.

S'hi suscriuen en es carré des Pí, n.º 8, pis primer, Barcelona.

Los Cargos Públicos.—Es un periòdich *Revista Hispano-Ultramarina* que publica retratos de personatge y está escrit per serví d'òrgano à tots ets empleats. De cada dia aquest periòdich ié més acceptació pe s'objècte que s'ha proposat de defensá ses classes à qu'está dedicat.

Sa suscripció es à Madrit, carré de la Reyna, n.º 8, pis baix, y es prèu 6 pessetes cada any.

La Vanguardia, (diari federal.)—S'hi suscriuen à Madrit, carré de Trafalgar, n.º 21, pis principal. Un any per provincies, 20 pessetes.

PORROS-FUTES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Cadascú sap quin pa l'assacia.*
SEMLANSES.—1. *En que pren mides.*

2. *En que pesa.*

3. *En que té capitá.*

4. *En qu'hey ha molt.*

TRIÀNGUL....—*Camin-Camin-Cami-Cam-Ca-C*

PREGUNTES....—1. *Fugi correns.*

2. *Que sia s'homo sort y sa dòna cega.*

CAVILACIÓ....—*Sabater.*

FUGA.....—*Qui ca neixe ase no pòt moriruch*

ENDEVINAYA....—*Ses Fires y Festes de Ciutat.*

GEROGLIFICH.

II S : S : : MIR à CLE
UN ÁRABE.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla Roma à una chata?
2. ¿Y un pescadó de llisses à ses fadrines del dia?
3. ¿Y s' Ajuntament à un lliri?
4. ¿Y un rellòtge à una atlòta malfanera?

M. DULEY.

TRIANGUL DE PARAULES.

· · · · ·

· · · · ·

· · · · ·

Ompli aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, un licor; sa 2.ª, una fruya; sa 3.ª, lo que fa sa méua tetà; sa 4.ª, lo que diu que fa; sa 5.ª, lo que es ella; sa 6.ª, un metal; y sa 7.ª, una lletra.

UN HOMO.

XARADA.

Sa primera sílaba es
Una nota musical:
Sa segona també heu es;
Y sa tercera es igual.
Y es méu tot es un verb
En mallorquí molt usual

G. R. DE PHILIPPEVILLE.

CAVILACIÓ.

MÀTANSES

Compòndre amb aquestes vuyt lletres un llinatge mallorquí.

MADÒ XAMENA.

FUGA DE CONSONANTS.

.A..A. .A.E. . .E..E. .A..E.
DUCH D'ETCHEM.

ENDEVINAYA.

Son cinch señoretas
Primetes y cures,
Quant una es vesteix
S' altre se despuya.

TORRA-PIPES.

(Ses solucions dissapte qui vé si som cius.)

3 JUÑY DE 1882

Estampa d' En Pere J. Gelabert.